

# Leksyon

## 5

### "SI JESU- CRISTO"



#### 1. Kinsa si Jesu-Cristo?

- Si Cristo mao ang bugtong anak sa Dios anak usab sa tawo. Gipanganak siya ni Maria nga ulay.

Lukas 1:30-33. Ug ang manolunda mi-  
ingon kaniya, "Ayaw kalisang Maria, kay  
naangkon mo ang kahimuot sa Dios. Ug  
tanawa, magasamkon ikaw ug ikaanak mo  
ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong  
paghinganlan si Jesus.

Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga anak sa labing halangdon; ug kaniya igahatag sa Ginoong Dios and trono sa iyang amahan nga si David, ug iyang pagharian ang banay ni Jacob hangtud sa ka-hangturan; ug walay pagkatapus ang iyang gingharian.

Juan 1:14. Ug ang Pulong nahimong tawo ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran; ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawat sa bugtong anak gikan sa Amahan.

## 2. Unsay kahulugan sa pulong "Jesus"?

- Kini nagakahulugan nga "Manluluwas". Mateo 1:21. Ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong pagangalanan nga si Jesus, kay siya mao man ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.

## 3. Unsa ang kahulugan sa pulong "Cristo"?

- Kini nagakahulugan nga "Ang dinihog sa Dios" o ang Messias. Mateo 16:16. Si Simon Pedro mitubag nga nag-ingon, "Ikaw mao ang Cristo, ang anak sa Dios nga buhi".

## 4. Kinsa ang Amahan ni Jesus?

- Ang Dios mao ang amahan ni Jesus. 2 Pedro 1:17. Sa iyang pagkadawat sa pasidungog ug himaya gikan sa Dios nga

Amahan sa diha nga gihatud kaniya sa halangdon himaya ang tingug nga nag-  
ingon, "Kini mao ang akong pinalang-  
gang anak nga kaniya may kalipay ako."

### 5. Kinsa ang inahan ni Jesus?

- Si Maria mao ang inahan ni Jesus.  
Lukas 1:30, 31. Ug ang manulonda mi-  
ingon kaniya, "Ayaw kalisang, Maria kay  
naangkon mo ang kahimuot sa Dios; ug  
tan-awa magsamkon ikaw ug igaanak mo  
ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong  
paganganlan si Jesus."

### 6. Nakapahimo ba kini ni Jesus nga tawo?

- Oo, Si Jesus tawo ug Dios usab. Aduna  
siya'y duruha ka kinaiya diha sa usa ka  
persona.  
Taga-Roma 1:3, 4. Sa maayong Balita  
mahitungod sa iyang anak nga sumala sa  
iyang pagkatawo, gianak nga kaliwat ni  
David, ug uban sa gahum gipaila nga  
anak sa Dios sumala sa Espiritu nga Ba-  
laan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan  
sa mga patay, si JesuCristo nga atong  
Ginoo.

### 7. Nganong mianhi si Jesus sa kalibutan?

- Si Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pag-  
luwas sa tawo gikan sa sala.  
Lukas 19:10. Kay ang anak sa tawo mi-  
anhi sa pagpangita ug pagluwas sa na-  
wala.

Mateo 20:28. Maingon nga ang Anak sa tawo mianhi dili aron siya pag-alagaron kon dili sa pag-alagad, ug sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan.

8. Giunsa pagluwas ni Jesus ang tawo gikan sa sala?

- Si Jesus nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo aron sa pagluwas sa tawo gikan sa iyang sala.

1 Juan 1:7. Ang dugo ni Jesus nga Iyang Anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala.

1 Pedro 1:18, 19. Kamo sayud nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong nasunod gikan sa inyong mga ginikanan kamo gitubos, dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi ug bulawan, kondili sa bililhong dugo ni Cristo nga daw sa nating karnero nga walay buling o hugaw.

9. Karon, naluwas na ba ang tanang tawo, maingon nga si Jesus nagpakamatay man alang kanila?

- Gikinahanglan nga ang matag usa ka tawo modawat gayud ni Jesus ingon nga iyang kaugalingon nga Manluluwas. Gawas niini ang kamatayon ni Jesus dili makaluwas kaniya.

Marcos 16.15, 16. Ug siya miingon kaniya, "Panglakaw kamo sa tibook kalibutan ug iwali ninyo ang maayong Balita ngadto sa tibook kalibutan. Ang motoo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motoo paghukman sa silot.

Juan 3:16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.

Juan 3:17, 18. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan; dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kondili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili pagahukman sa silot, apan ang dili mosalig nahinukman na sa silot, kay wala man siya motoo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios.

10. Unsang nahitabo nga milagro, tapos mabay ang tulo ka adlaw gikan sa pagkamatay ni Jesus sa krus?

- Si Jesus nabanhaw gikan sa mga minatay, ug sa makadaghan nga higayon nagpakita sa iyang mga tinun-an.

I Corinto 15:4-7. Nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikatulo nga adlaw sa kasulatan, ug nga nagpakita siya kang Cefas, unya ngadto sa napulo ug duha. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya

ngadto sa kapin sa lima ka gatus nga igsoon, nga ang kadaghanan kanila mga buhipa, bisan may pila kanila nga patay na. Unya nagpakita siya ngadto kang Santiago, ug unya ngadto sa tanang mga apostoles.

11. Unsay gipamatud-an sa pagkabanhaw ni Jesus?

- Ang pagkabanhaw ni Jesus nagpamatuod nga siya Anak sa Dios.

Taga-Roma 1:4: Ug uban sa gahum gipakita nga anak sa Dios sumala sa Espiritu nga balaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, si Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

12. Sa katapusan unsa ang nahitabo kang Jesus?

- Mikayab siya ngadto sa langit samtang ang iyang mga tinun-an nanagsud-ong kaniya.

Lukas 24:50, 51. Unya iyang gipadala sila ngadto sa gawas hangtud sa Betania, ug sa naisa niya ang iyang mga kamut, iyang gipanalanginan sila, ug samtang nagpanalangin pa siya kanila, siya mipahawa gikan kanila ug gibayaw ngadto sa langit.

13. Unsa ang buhat ni Jesus karon?

- Si Jesus nagalingkod sa tupad sa Amahan ug nagahangyo sa Amahan alang sa atong mga panginahanglan.

Hebreohanon 8:1. Aduna kita niining maong labaw nga sacerdote, nga nagalingkod sa tuo sa trono sa Halangdon didto sa mga langit.

1 Juan 2:1. Apan kon may makasasala man gayud, kita adunay manlalaban nga magaatubang sa Amahan, si JesuCristo ang matarung.

Hebreohanon 7:25. Busa, sa tanang panahon siya arang makaluwas sa mga modol sa Dios pinaagi kaniya, sanglit buhi man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila.

- Oo. Si Jesus mobalik pag-usab sa samang paagi nga siya mikayab ngadto sa langit. Mga Buhat 1:11. Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit.

1 Mga Tesalonica 4:16, 17. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan ug singgit sa pagsugo, ug sa tawag sa puno-an sa mga manulonda, ug sa tingug sa trumpeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha sa Ginoo mouna sa pagpamangon, ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganud uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa ka-

hanginan, ug sa ingon niini kita nagapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.

### ANG IMONG PAGABUHATON

1. Sublia pagsag-ulo ang mga sag-ulohan gikan sa una hangtud sa ikalimang leksyon.
2. Kon masag-ulo nimo pag-ayo ang mga sag-ulohon, tubaga ang mga pangutana sa Talaan sa Tinun-an alang sa ika limang leksyon.